

SEPEDI HOME LANGUAGE  
GRADE 1 – BOOK 1  
TERMS 1 & 2  
ISBN 978-1-920458-10-2  
THIS BOOK MAY NOT BE SOLD.  
11th Edition



9 781920 458102

a b c d e  
f g h i j  
k l m n o p  
q r s t u  
v w x y z



SEPEDI LELEME LA GAE – Mphato wa | Puku ya |



ISBN 978-1-920458-10-2



basic education  
Department:  
Basic Education  
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

Leina:

Klase:





Mdi. Angie  
Motsekga, Tona  
ya Thuto ya  
Motheo



Ngk. Reginah Mhaule,  
Motlatša-Tona wa  
Thuto ya Motheo

Dipukutšomo tše di tšweleditšwe go thuša bana ba Afrika Borwa ka tlase ga boetapele bja Tona ya Thuto ya Motheo, Mdi. Angie Motsekga, le Motlatša-Tona wa Thuto ya Motheo, Ngk. Reginah Mhaule.

Rainbow Workbooks di bopa karolo ya mohlwaela wa tsenogare woo maikemišetšo a wona e lego go kaonafatša mošomo wa barutwana ba Afrika Borwa bao ba lego mephatong ye tshela ya mathomo. Projekte ye, bjalo ka ge e le ye nngwe ya dinepokgolo tše Dithulaganyo tše go Diragatša tše Mmušo, e kgonne go diragala ka thekgo ya mašeleng a go tšwa, ka ntle le go kgokgona go Sešegotlotlo sa Bosetšhaba. Se se kgontšitše Kgoro go dira dipukutšomo tše, ka maleme ka moka a semmušo, ka ntle ga gore Kgoro e lefe.

Re hutša gore barutiši ba tla holega ka dipuku tše mošomong wa bona wa tšatši ka tšatši wa go ruta, le go kgonthiša gore barutwana ba kgona go fetša lenanethuto. Re hlokometše gore re hlahlé barutiši ditirong ka moka ka go tsenya maswao a ditaetši ao a laetšago seo morutwana a swanetšego go se dira.

Re tloga re hutša gore bana ba tla ipshina ka go dira mešomo ye e lego ka mo dipukwaneng tše ge ba dutše ba gola, ba ithuta, le gore wena, morutiši, o tla ipshina le bona mo lethabong la go ithuta.


Re kganyogela lena, barutiši, le barutwana ba lena, katlego, ka tšhomiso ya dipukutšomo tše.

# MAIKARABELO A BAFSA BA AFRIKA BORWA

|  |   |  |
|--|---|--|
| <b>Tekano</b><br><br>Swara batho ka moka ka go lekana le ka tshwanelo. O se ke wa hlaola.<br>  | <b>Seriti sa botho</b><br><br>Hlompha bohole. Bontšha go loka le go hlokomela.<br>  | <b>Bophelo</b><br><br>Dilo ka moka tše di phelago di bohlokwa. Swara dilo ka moka tše di phelago ka tlhompho.<br>                                    |
| <b>Ba lapa</b><br><br>Godisa o be o hlompho batswadi ba gago. Bontšha go loka le go botega go balapa.<br>  | <b>Thuto</b><br><br>Tseña sekolo, ithute o be o šome ka maatla. Latela melao ya sekolo.<br>   | <b>Mošomo</b><br><br>Thuša balapa ka mošomo wa ka gae. Bana ba se ke ba gapeletšwa go nyaka mošomo.<br>  |
| <b>Tokologo le tshireletšo</b><br><br>O se ke wa gobatša, wa hlakiša goba wa tšošetša ba bangwe, gomme o se ke wa dumelela ba bangwe go dira bjalo. Rarolla go se kwane ka khutšo.<br> | <b>Thoto</b><br><br>Hlompha dithoto tše ba bangwe. O se ke wa senya thoto ebile o se ke wa utswa.<br>                                   | <b>Bodumedi, go ba le tumelo le moakanyo</b><br><br>Hlompha ditumelo le meakanyo ya ba bangwe.<br>   |
| <b>Tshireletšo</b><br><br>Hlokomela lefase. O se ke wa senya meetse le mohlagase. Hlokomela diphoofolo le dimela. Swara legae la geno le motse wa geno o hlwekile, o bolokegile.<br>   | <b>Boagi</b><br><br>Eba moagi wa go loka, wa potego wa Afrika Borwa. Hlompha melao, gomme o kgonthiše gore ba bangwe ba dira bjalo.<br> | <b>Tokelo ya go hlagiša maikutlo</b><br><br>O se ke wa phatlalatša maaka le lehloyo. Kgonthiše gore batho ga ba rogiwe goba ba hlabja ka mantšu.<br> |



Mphato  
wa




L e i e m e I a g a e

SEPEDI

Puku ya

I



# Morero wa 1: Sekolo

- 1** Dira seo ba se dirago 2  
Kopiša boemo bja bana mo diswantshong. Tshepedišo ya ditho
- 2** Mmele 4  
Ditho tsa mmele  
Theeletša gomme o šupe setho sa maleba mo mmeleng. Segia diswantshwana tsa ditho tsa mmele, o di mamaretše seswantshong sa maleba.
- 3** Nngele le mmagoja 6  
Mathoko  
Latela /Gatiša seatla sa nngele le sa mmagoja o bale menwana.
- 4** Nngele le mmagoja 8  
Mathoko  
Bontšha seatla sa nngele le sa mmagoja  
Go ngwala: Go gatiša
- 5** Ithute go ngwala leina la gago 10  
Go ngwala: Pharologanyo ya diswantsho, šupa gomme o dire sediko ditlhakeng tsa leina la gago.  
Ithute go ngwala leina la gago.  
Methalo ya go theoga: thala dikotana tsa difolaga tše. Thala dikutu tsa matšoba a.
- 6** Ba gokae? 12  
Maemo mo sekobeng: Go bolela: Bolela gore bana ba gokae mohl: godimo ga, ka fase ga, pele ga, ka morago ga.
- 7** Na e dira lešata le lebjang? 14  
Go kwa modumo: E dira lešata la mohuta mang? Na e dira modumo o bjang?

Pharologanyo ya diswantsho,: Dira sediko go yeo e sa swanego le tše dingwe mothalong wo mongwe le wo. mongwe.

- 8** Boipabalelo ka gae 16  
Go bolela: Šupa seo se lego kotsi mo seswantshong. Hlaloša gore ke ka lebaka la eng se le kotsi.

- 9** Go nyalyana 18  
Pharologanyo ya diswantsho, tiroša ya ditho. Thala móthaló go nyalyana ngwana le mmagwe.

Go kwa modumo: Phoofolo ye nngwe le ye nngwe e dira modumo wá mohuta mang?

- 10** Phapoši ya ka 20  
Dingwalopono, go bolela: Bolela maina a dilo tše de lego ka phapošiborutelong. Ke dife tše le nago le tšona ka phapošiborutelong ya lena?

- 11** Selemo le Marega 22  
Mebala le dhlha: Dira sediko diaparong tše re di aparago selemo, ka bohubedu, gomme tsa marega ka botalalerata.

- 12** Bothakga 24  
Dira sediko go dilo tše re di šomišago ge re hlwekiša.  
Go ngwala: Tshepedišo ya leihlo go latela mohlala wa mararankodi.

- 13** Bagwera 26  
Go bolela ka seswantsho  
Ka sekolong / Ka phapošing  
Bolela ka seswantsho  
Modumo: a

Bolela modumo gomme o o khalare, ka morago o hwetše gomme o direle sediko.

Tlotlontšu: Bala mantšu gomme o theeletše medumo.  
Go bala: Nyalyanya dikarata tsa mantšu le mantšu a.  
Lapologa

- 14** Modumo: a 28  
Ithute go ngwala tlhaka ye.  
Modumo wa mathomo: Dira sediko diswantshong tše di thomago ka modumo wo a.

Pharologanyo ya diswantsho; Nyaka gomme o dire sediko go seswantsho, tlhaka goba sebopego sa go swana le sa mathomo.  
Go nyalyanya mebalala le dibopego.

- 15** Go thuša 30  
Go bolela ka seswantsho  
Go bala lefoko  
Modumo: b  
Bolela modumo gomme o o khalare, ka morago o hwetše gomme o direle sediko.  
Tlotlontšu: Bala mantšu gomme o theeletše medumo.  
Go bala: Nyalyanya dikarata tsa mantšu le mantšu a.  
Lapologa

- 16** Modumo: b 32  
Go ngwala: Ithute go ngwala modumo wo. b  
Dira sediko diswantshong tše di thomago ka modumo b-.  
Ngwala tlhaka b, dikgobeng gore mantšu a nyalane le diswantsho.



# Morero wa 2: Go bapala mmogo

- 17** Re a bapala 34  
Go bolela ka seswantsho  
Go bala lefoko  
Modumo: e  
Bolela modumo gomme o o khalare, ka morago o hwetše gomme o direle sediko.  
Tlotlontšu: Bala mantšu gomme o theeletše medumo.  
Go bala: Nyalyanya dikarata tsa mantšu le mantšu a.  
Lapologa
- 18** Modumo: e 36  
Go ngwala: Latela methalo ya marontho gomme o ithute go ngwala tlhaka ye e.  
Dira sediko diswantshong tše di thomago ka modumo e-.  
Ngwala tlhaka ye e, mo dikgobeng gore mantšu a nyalane le diswantsho.
- 19** Re bapala morabaraba 38  
Go bolela ka seswantsho  
Go bala lefoko  
Modumo: p  
Bolela modumo gomme o o khalare, ka morago o hwetše gomme o direle sediko.  
Tlotlontšu: Bala mantšu gomme o theeletše medumo.  
Go bala: Nyalyanya dikarata tsa mantšu le mantšu a.  
Lapologa
- 20** Modumo: p 40  
Go ngwala: Latela marontho gomme o ithute go ngwala tlhaka: p  
Dira sediko diswantshong tše di thomago ka modumo p-.  
Ngwala tlhaka ye p, mo dikgobeng gore mantšu a nyalane le diswantsho.
- 21** Ke ya sekolong 42  
Go bolela ka seswantsho  
Go bala lefoko  
Modumo: i  
Bolela modumo gomme o o khalare, ka morago o hwetše gomme o direle sediko.  
Tlotlontšu: Bala mantšu gomme o theeletše medumo.  
Go bala: Nyalyanya dikarata tsa mantšu le mantšu a.  
Lapologa
- 22** Modumo: i 44  
Go ngwala: Latela marontho gomme o ithute go ngwala tlhaka: i

Dira sediko diswantshong tše di thomago ka modumo i-.  
Ngwala tlhaka ye i, mo dikgobeng gore mantšu a nyalane le diswantsho.

- 23** Morutiši wa ka 46  
Go bolela ka seswantsho  
Go bala lefoko  
Modumo: t  
Bolela modumo gomme o o khalare, ka morago o hwetše gomme o direle sediko.

Tlotlontšu: Bala mantšu gomme o theeletše medumo.  
Go bala: Nyalyanya dikarata tsa mantšu le mantšu a.  
Lapologa

- 24** Modumo: t 48  
Go ngwala: Latela marontho gomme o ithute go ngwala tlhaka: t  
Dira sediko diswantshong tše di thomago ka modumo t-.

Ngwala tlhaka ye t, mo dikgobeng gore mantšu a nyalane le diswantsho.

- 25** Go bapala mmogo 50  
Go bolela ka seswantsho  
Go bala lefoko  
Modumo: o  
Bolela modumo gomme o o khalare, ka morago o hwetše gomme o direle sediko.

Tlotlontšu: Bala mantšu gomme o theeletše medumo.  
Go bala: Nyalyanya dikarata tsa mantšu le mantšu a.  
Lapologa

- 26** Modumo: b 52  
Go ngwala: Latela marontho gomme o ithute go ngwala tlhaka: b

Dira sediko diswantshong tše di thomago ka modumo b-.  
Ngwala tlhaka ye b, mo dikgobeng gore mantšu a nyalane le diswantsho.

- 27** Go opela 54  
Go bolela ka seswantsho  
Go bala lefoko  
Modumo: m  
Bolela modumo gomme o o khalare, ka morago o hwetše gomme o direle sediko.

Tlotlontšu: Bala mantšu gomme o theeletše medumo.  
Go bala: Nyalyanya dikarata tsa mantšu le mantšu a.  
Lapologa

- 28** Modumo: m 56  
Go ngwala: Latela marontho gomme o ithute go ngwala tlhaka: m

Dira sediko diswantshong tše di thomago ka modumo m-.  
Ngwala tlhaka ye m, mo dikgobeng gore mantšu a nyalane le diswantsho.  
Go ngwala: Hlama mantšu ka go kopanya tlhaka.

- 29** Go ya gae 58  
Go bolela ka seswantsho  
Go bala lefoko  
Modumo: u  
Bolela modumo gomme o o khalare, ka morago o hwetše gomme o direle sediko.

Tlotlontšu: Bala mantšu gomme o theeletše medumo.  
Go bala: Nyalyanya dikarata tsa mantšu le mantšu a.  
Lapologa

- 30** Modumo: u 60  
Go ngwala: Latela marontho gomme o ithute go ngwala tlhaka: u

Dira sediko diswantshong tše di thomago ka modumo u-.  
Ngwala tlhaka ye u, mo dikgobeng gore mantšu a nyalane le diswantsho.

- 31** Fihla o bolokegile 62  
Go bolela ka ga seswantsho  
Go bala lefoko  
Modumo: s  
Bolela modumo gomme o o khalare, ka morago o hwetše gomme o direle sediko.

Tlotlontšu: Bala mantšu gomme o theeletše medumo.  
Go bala: Nyalyanya dikarata tsa mantšu le mantšu a.  
Lapologa

- 32** Modumo: s 64  
Go ngwala: Latela marontho gomme o ithute go ngwala tlhaka: s

Dira sediko diswantshong tše di thomago ka modumo s-.  
Ngwala tlhaka ye s, mo dikgobeng gore mantšu a nyalane le diswantsho.





## Morero wa 3: Ka morago ga sekolo



|  |    |  |    |   |     |
|--|----|--|----|---|-----|
| <b>33</b> Go ja ka tshwanelo   | 66 | <b>39</b> Bothakga   | 78 | <b>45</b> Bomma ba a reka   | 90  |
| Go bolela ka ga seswantšho<br>Go bala lefoko<br>Modumo: c<br>Bolela modumo gomme o o khalare, ka morago o o hwetše gomme o o direle sediko.<br>Tlotlontšu: Bala mantšu gomme o theeletše medumo.<br>Go bala: Nyalanya dikarata tša mantšu le mantšu a.<br>Lapologa   |    | Go bolela ka seswantšho<br>Go bala lefoko<br>Modumo: q<br>Bolela modumo gomme o o khalare, ka morago o o hwetše gomme o o direle sediko.<br>Tlotlontšu: Bala mantšu gomme o theeletše medumo.<br>Go bala: Nyalanya dikarata tša mantšu le mantšu a.<br>Lapologa        |    | Go bolela ka seswantšho<br>Go bala lefoko<br>Modumo: g<br>Bolela modumo gomme o o khalare, ka morago o o hwetše gomme o o direle sediko.<br>Tlotlontšu: Bala mantšu gomme o theeletše medumo.<br>Go bala: Nyalanya dikarata tša mantšu le mantšu a.<br>Lapologa                               |     |
| <b>34</b> Modumo: è  | 68 | <b>40</b> Modumo: š  | 80 | <b>46</b> Modumo: g   | 92  |
| Nyaka mohlala gomme o latele: Thuša pese go fihla ntlong ye nngwe le ye nngwe mo go mararanoki.<br>Go ngwala: Latela marontho gomme o ithute go ngwala tlhaka: è<br>Dira sediko diswantšhong tše di thomago ka modumo è.- Ngwala tlhaka ye è, mo dikgobeng gore mantšu a nyalane le diswantšhong.<br>Thala diswantšhong tša mantšu ao a thomago ka tlhaka h. |    | Go ngwala: Latela marontho gomme o ithute go ngwala tlhaka: š<br>Dira sediko diswantšhong tše di thomago ka modumo š.- Ngwala tlhaka ye q, mo dikgobeng gore mantšu a nyalane le diswantšhong.<br>Go bala: Khalara lentšu la maleba le le nyalananago le seswantšhong. |    | Go ngwala: Latela marontho gomme o ithute go ngwala tlhaka: g<br>Dira sediko diswantšhong tše di thomago ka modumo g.- Ngwala tlhaka g , mo dikgobeng gore mantšu a nyalane le diswantšhong.<br>Thala diswantšhong tša dilo tše di thomago ka modumo g  |     |
| <b>35</b> Ka morago ga sekolo  | 70 | <b>41</b> Ikhutše  | 82 | <b>47</b> Tate wa ka  | 94  |
| Go bolela ka seswantšho<br>Go bala lefoko<br>Modumo: r<br>Bolela modumo gomme o o khalare, ka morago o o hwetše gomme o o direle sediko.<br>Tlotlontšu: Bala mantšu gomme o theeletše medumo.<br>Go bala: Nyalanya dikarata tša mantšu le mantšu a.<br>Lapologa  |    | Go bolela ka seswantšho<br>Go bala lefoko<br>Modumo: f<br>Bolela modumo gomme o o khalare, ka morago o o hwetše gomme o o direle sediko.<br>Tlotlontšu: Bala mantšu gomme o theeletše medumo.<br>Go bala: Nyalanya dikarata tša mantšu le mantšu a.<br>Lapologa        |    | Go bolela ka seswantšho<br>Go bala lefoko<br>Modumo: w<br>Bolela modumo gomme o o khalare, ka morago o o hwetše gomme o o direle sediko.<br>Tlotlontšu: Bala mantšu gomme o theeletše medumo.<br>Go bala: Nyalanya dikarata tša mantšu le mantšu a.<br>Lapologa                               |     |
| <b>36</b> Modumo: r  | 72 | <b>42</b> Modumo: f  | 84 | <b>48</b> Modumo: w   | 96  |
| Go ngwala: Latela marontho gomme o ithute go ngwala tlhaka: r<br>Dira sediko diswantšhong tše di thomago ka modumo r.- Ngwala tlhaka ye r, mo dikgobeng gore mantšu a nyalane le diswantšhong.   |    | Go ngwala: Latela marontho gomme o ithute go ngwala tlhaka: f<br>Dira sediko diswantšhong tše di thomago ka modumo f.- Ngwala tlhaka ye f, mo dikgobeng gore mantšu a nyalane le diswantšhong.   |    | Go ngwala: Latela marontho gomme o ithute go ngwala tlhaka: w<br>Dira sediko diswantšhong tše di thomago ka modumo w.- Ngwala tlhaka ye w, mo dikgobeng gore mantšu a nyalane le diswantšhong.  |     |
| <b>37</b> Dipapadi   | 74 | <b>43</b> Mošomo wa gae  | 86 | <b>49</b> Buti wa ka  | 98  |
| Go bolela ka seswantšho<br>Go bala lefoko<br>Modumo: d<br>Bolela modumo gomme o o khalare, ka morago o o hwetše gomme o o direle sediko.<br>Tlotlontšu: Bala mantšu gomme o theeletše medumo.<br>Go bala: Nyalanya dikarata tša mantšu le mantšu a.<br>Lapologa  |    | Go bolela ka seswantšho<br>Go bala lefoko<br>Modumo: y<br>Bolela modumo gomme o o khalare, ka morago o o hwetše gomme o o direle sediko.<br>Tlotlontšu: Bala mantšu gomme o theeletše medumo.<br>Go bala: Nyalanya dikarata tša mantšu le mantšu a.<br>Lapologa        |    | Go bolela ka seswantšho<br>Go bala lefoko<br>Modumo: h<br>Bolela modumo gomme o o khalare, ka morago o o hwetše gomme o o direle sediko.<br>Tlotlontšu: Bala mantšu gomme o theeletše medumo.<br>Go bala: Nyalanya dikarata tša mantšu le mantšu a.<br>Lapologa                               |     |
| <b>38</b> Modumo: d  | 76 | <b>44</b> Modumo: y  | 88 | <b>50</b> Modumo: h   | 100 |
| Go ngwala: Latela marontho gomme o ithute go ngwala tlhaka: d<br>Dira sediko diswantšhong tše di thomago ka modumo d.- Ngwala tlhaka ye d, mo dikgobeng gore mantšu a nyalane le diswantšhong.<br>Go ngwala: Hlama mantšu ka go kopanya tlhaka.  |    | Go ngwala: Latela marontho gomme o ithute go ngwala tlhaka: y<br>Dira sediko diswantšhong tše di thomago ka modumo y.- Ngwala tlhaka ye y, mo dikgobeng gore mantšu a nyalane le diswantšhong.   |    | Go ngwala: Latela marontho gomme o ithute go ngwala tlhaka: h<br>Dira sediko diswantšhong tše di thomago ka modumo h.- Ngwala tlhaka ye h, mo dikgobeng gore mantšu a nyalane le diswantšhong.<br>Khalara dibopego tše di nago le tlhaka ye, y ka boserolane le tlhaka ye, g ka botalamorogo. |     |

## Morero wa 4: Balapa la gešo

|  |     |  |   |                                  |     |
|--|-----|--|---|----------------------------------|-----|
| <b>51</b> Rakgolo le makgolo   | 102 | Go bala: Nyalanya dikarata tša mantšu le mantšu a.<br>Lapologa   | le diswantšhong.  |                                  |     |
| Go bolela seswantšho<br>Go bala lefoko<br>Modumo: l<br>Bolela modumo gomme o o khalare, ka morago o o hwetše gomme o o direle sediko.<br>Tlotlontšu: Bala mantšu gomme o theeletše medumo.<br>Go bala: Nyalanya dikarata tša mantšu le mantšu a.<br>Lapologa |     | Go ngwala: Latela marontho gomme o ithute go ngwala tlhaka: k<br>Dira sediko diswantšhong tše di thomago ka modumo k.- Ngwala tlhaka ye k, mo dikgobeng gore mantšu a nyalane le diswantšhong.   | <b>61</b> Go thuša ka gae   | 122                              |     |
| <b>52</b> Modumo: l  | 104 | Go bolela seswantšho<br>Go bala lefoko<br>Modumo: n<br>Bolela modumo gomme o o khalare, ka morago o o hwetše gomme o o direle sediko.<br>Tlotlontšu: Bala mantšu gomme o theeletše medumo.<br>Go bala: Nyalanya dikarata tša mantšu le mantšu a.<br>Lapologa | Go bala: Nyalanya dikarata tša mantšu le mantšu a.<br>Lapologa  | <b>62</b> Modumo: ô              | 124 |
| Go ngwala: Latela marontho gomme o ithute go ngwala tlhaka: l<br>Dira sediko diswantšhong tše di thomago ka modumo l.- Ngwala tlhaka ye l, mo dikgobeng gore mantšu a nyalane le diswantšhong.   |     | Go ngwala: Latela marontho gomme o ithute go ngwala tlhaka: n<br>Dira sediko diswantšhong tše di thomago ka modumo n.- Ngwala tlhaka ye n, mo dikgobeng gore mantšu a nyalane le diswantšhong.   | Go ngwala: Latela marontho gomme o ithute go ngwala tlhaka: ô<br>Dira sediko diswantšhong tše di thomago ka modumo ô.- Ngwala tlhaka ye ô, mo dikgobeng gore mantšu a nyalane le diswantšhong.  | <b>63</b> Serapeng sa diphoofolo | 126 |
| <b>53</b> Malome le rakgadi  | 106 | Go bolela seswantšho<br>Go bala lefoko<br>Modumo: v<br>Bolela modumo gomme o o khalare, ka morago o o hwetše gomme o o direle sediko.<br>Tlotlontšu: Bala mantšu gomme o theeletše medumo.<br>Go bala: Nyalanya dikarata tša mantšu le mantšu a.<br>Lapologa | Go bolela seswantšho<br>Go bala lefoko<br>Modumo: ts<br>Bolela modumo gomme o o khalare, ka morago o o hwetše gomme o o direle sediko.<br>Tlotlontšu: Bala mantšu gomme o theeletše medumo.<br>Go bala: Nyalanya dikarata tša mantšu le mantšu a.<br>Lapologa | <b>64</b> Modumo: ts             | 128 |
| Go ngwala: Latela marontho gomme o ithute go ngwala tlhaka: th<br>Dira sediko diswantšhong tše di thomago ka modumo th.- Ngwala tlhaka ye th, mo dikgobeng gore mantšu a nyalane le diswantšhong.  |     | Go ngwala: Latela marontho gomme o ithute go ngwala tlhaka: n<br>Dira sediko diswantšhong tše di thomago ka modumo n.- Ngwala tlhaka ye n, mo dikgobeng gore mantšu a nyalane le diswantšhong.   | Go ngwala: Latela marontho gomme o ithute go ngwala tlhaka: ts<br>Dira sediko diswantšhong tše di thomago ka modumo ts.- Ngwala tlhaka ye ts, mo dikgobeng gore mantšu a nyalane le diswantšhong.   |                                  |     |
| <b>54</b> Modumo: th   | 108 | <b>59</b> Go ja  | 118   |                                  |     |
| Go ngwala: Latela marontho gomme o ithute go ngwala tlhaka: th<br>Dira sediko diswantšhong tše di thomago ka modumo th.- Ngwala tlhaka ye th, mo dikgobeng gore mantšu a nyalane le diswantšhong.  |     | Go bolela seswantšho<br>Go bala lefoko<br>Modumo: j<br>Bolela modumo gomme o o khalare, ka morago o o hwetše gomme o o direle sediko.<br>Tlotlontšu: Bala mantšu gomme o theeletše medumo.<br>Go bala: Nyalanya dikarata tša mantšu le mantšu a.<br>Lapologa | Go bolela seswantšho<br>Go bala lefoko<br>Modumo: j<br>Bolela modumo gomme o o khalare, ka morago o o hwetše gomme o o direle sediko.<br>Tlotlontšu: Bala mantšu gomme o theeletše medumo.<br>Go bala: Nyalanya dikarata tša mantšu le mantšu a.<br>Lapologa  |                                  |     |
| <b>55</b> Go thuša   | 110 | <b>60</b> Modumo: j  | 120   |                                  |     |
| Go bolela seswantšho<br>Go bala lefoko<br>Modumo: k<br>Bolela modumo gomme o o khalare, ka morago o o hwetše gomme o o direle sediko.<br>Tlotlontšu: Bala mantšu gomme o theeletše medumo.   |     | Go ngwala: Latela marontho gomme o ithute go ngwala tlhaka: j<br>Dira sediko diswantšhong tše di thomago ka modumo j.- Ngwala tlhaka ye j, mo dikgobeng gore mantšu a nyalane  |   |                                  |     |

# Dira seo ba se dirago



A re direng

Dira seo bana ba ba se dirago.



Swara  
hlogo ya  
gago



Swara  
magetla a  
gago



Swara  
mpa ya  
gago



Swara nko ya  
gago



Swara dikhuru  
tša gago



Ntšha  
leleme la  
gago



Tswalela  
mahlo a  
gago



Letšatšikgwedi:



Swara  
menwana  
ya gago  
ya maoto



Phatlalatša  
menwana  
ya gago



Otlolla letsogo  
la gago



Swara  
hlogo ya  
gago



Swara godimo



Ikotlolle kudu




A re direng


Theeletša morutiši wa gago gomme o nyake o be o šupe setho sa mmele sa maleba mo seswantšhong.

|         |
|---------|
| leihlo  |
| nko     |
| molomo  |
| legetla |
| mafahla |
| letsogo |
| mpa     |

|            |
|------------|
| monwana    |
| seatla     |
| mogogorupa |



|        |
|--------|
| hlogo  |
| moriri |
| tsebe  |



|           |
|-----------|
| meno      |
| leleme    |
| molala    |
| mokokotlo |
| sejabana  |

|       |
|-------|
| khuru |
| leoto |
| lenao |

monwana







Letšatšikgwedi:



A re thaleng

Sega matsogo le maoto gomme o a mamaretše lefelong la maleba. Khalara seswantšho gomme o se lebale go thala sefahlego.



MORUTIŠI: Saena

Letšatšikgwedi

5

# Nngele le mmagoja




A re thaleng



Thala o latele sebopego sa seatla sa gago sa nngele.

Nngele






Letšatšikgwedi:



A re thaleng

Thala o latele sebolego sa seatla  
sa gago sa mmagoja gomme o bale  
menwana ya gago.

Mmagoja



MORUTIŠI: Saena


Letšatšikgwedi

# Nngele le mmagoja



A re direng

Ema bjalo ka mosetsana yo a lego seswantshong.  
Laetša letsogo la gago la mmagoja.  
Laetša letsoga la gago la nngele.  
Laetša letsogo leo o ratago go ngwala ka lona.  
Laetša leoto leo o ratago go raga ka lona.






Letšatšikgwedi:



A re thaleng




Thala dithapo tša dipalune tše.




Thala diphatana tša malekere a.



Thuša nose go hwetša letšoba.



Thuša serurubele go hwetša letšoba.



MORUTIŠI: Saena

Letšatšikgwedi

# Ithute go ngwala leina la gago



A re thaleng

Dira sediko go tlhaka  
ya mathomo ya leina la  
gago.

E ngwale leboelela:

|          |          |          |          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>A</b> | <b>B</b> | <b>C</b> | <b>D</b> | <b>E</b> | <b>F</b> | <b>G</b> |
| <b>H</b> | <b>I</b> | <b>J</b> | <b>K</b> | <b>L</b> | <b>M</b> | <b>N</b> |
| <b>O</b> | <b>P</b> | <b>Q</b> | <b>R</b> | <b>S</b> | <b>T</b> |          |
| <b>U</b> | <b>V</b> | <b>W</b> | <b>X</b> | <b>Y</b> | <b>Z</b> |          |

Dira sediko go ditlhaka tše dingwe tša leina la gago.

|          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>a</b> | <b>b</b> | <b>c</b> | <b>d</b> | <b>e</b> | <b>f</b> | <b>g</b> | <b>h</b> | <b>i</b> | <b>j</b> | <b>k</b> | <b>l</b> | <b>m</b> | <b>n</b> | <b>o</b> |
| <b>p</b> | <b>q</b> | <b>r</b> | <b>s</b> | <b>t</b> | <b>u</b> | <b>v</b> | <b>w</b> | <b>x</b> | <b>y</b> | <b>z</b> |          |          |          |          |

Ngwala:

Leina:

Sefane:



Letšatšikgwedi:



A re thaleng




Thala diphatana tša difolaga tše.





Thala dikutu tša matšoba a.



Thuša kankaru go hwetša ngwana wa yona.



Thuša mošemane go fofisa khaete ya gagwe.



## 6 Ba gokae?



A re direng

Dira seo bana ba ba se dirago.




ka ntle ga  
le pokisi



go kgorometša  
ka morago

go dula gare





Letšatšikgwedi:



ka pele ga  
setulo

go dula godimo  
ga setulo



go ema godimo  
ga setulo

ka fase ga setulo



ka morago  
ga setulo




kgauswi le  
setulo

# Na e dira modumo wo mo bjang?



A re direng

Bolela modumo wo e o dirago  
Dira sediko go dilo tseo di dirago lešata le legolo.








Letšatšikgwedi:

# Ntšha ya go se swane le tše dingwe



A re thaleng

Dira sediko go yeo e sa swanego le tše dingwe mothalong wo mongwe le wo mongwe.



## 8 Boipabalelo ka gae




A re direng

Ke eng seo se lego kotsi mo seswantshong? Ke ka lebaka la eng selo se se le kotsi?





Letšatšikgwedi:




MORUTIŠI: Saena

Letšatšikgwedi

17

## 9 Go nyalyana





Letšatšikgwedi:

Kgomotshadi

Pešana


Pudi

Kwana

Letsuana

Kolobjana

Lepidibidi



# Phapoši ya ka



A re direng


Lebelela seswantšho gomme o bolele ka seo o se bonago.




mokotlana




dijo tša  
letena



sangwetše




matute a  
dienywa (tšuse)




apola



bolo



kgati



dipuku






Letšatšikgwedi:

phoustara




mararankodi



dikrayone




phensele




segomaretši



sekero



rula



raba




pene le lephephe



pente



poraše ya go penta



seyalemoya



khomphutha


# Selemo le marega



A re thaleng

Dira sediko se **sehubedu** go diaparo tseo re di aparago selemo.


Dira sediko se **setalalerata** go diaparo tseo re di aparago marega.



Selemo



Letšatšikgwedi:



Marega

MORUTIŠI: Saena

Letšatšikgwedi



A re thaleng

Dira sediko go dilo tseo re di dirisago ge re hlwekiša.





Letšatšikgwedi:



A re thaleng

Thuša basetsana go hwetša diporaše tša bona tša go hlapa meno.



MORUTIŠI: Saena

Letšatšikgwedi

25

# Bagwera



A re boleleng

Lebelela seswantšho gomme o bolele ka seo o se bonago.




A re baleng



Medumo

Khalara modumo. O nyake ka lepokising o o direle sediko.

## Ati Amo



|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| a | d | c | a |
| e | g | q | b |
| a | o | o | a |
| s | b | a | A |

anega





Letšatšikgwedi:



Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo.

|       |       |       |
|-------|-------|-------|
| ala   | aga   | ata   |
| araba | amoga | anega |



A re nyalanyeng

Nyalanya mantšu ao a lego dikarateng le ao a latelago.



Lapologa

Thala seswantšho sa gago.

Amo Ati




MORUTIŠI: Saena

Letšatšikgwedi



A re ngwaleng

Ithute go ngwala modumo wo.







chega



A re thaleng

Dira sediko go diswantsho tše di thomago ka modumo a.






Letšatšikgwedi:



A re thaleng

Nyaka gomme o dire sediko go seswantšho sa go swana le sa mathomo.



Nyaka gomme o dire sediko go modumo wa go swana le wa mathomo.

a

a d

b


a

b



Lapologa

Nyaka sebolepego sa go swana le se se lego ka lepokising la mathomo.  
Se khalare ka mebala ya go swana le ya sona.



MORUTIŠI: Saena


Letšatšikgwedi

29



A re boleleng

Lebelela seswantsho gomme o bolele ka seo o se bonago.




A re baleng

Amo o wele.




ABC Medumo

Khalara modumo. O nyake ka lepokising o o direle sediko.



|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| o | p | a | b |
| b | o | p | d |
| a | d | o | o |
| d | o | a | b |





Letšatšikgwedi:



Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo.

|     |     |      |
|-----|-----|------|
| opa | oma | ota  |
| ora | oba | bona |



A re nyalanyeng

Nyalanya mantšu ao a lego dikarateng le ao a latelago.




Amo                    o                    wele.



Lapologa


Anegela mogwera  
wa gago ka seo  
o se bonago  
diswantshong tše.






A re thaleng

Latša methalo ya marontho.



A re ngwaleng

Ithute go ngwala modumo wo.



molomo



kgomo






Letšatšikgwedi:



A re ngwaleng

Dira sediko go seswantšho se se nago le modumo i.




A re ngwaleng

Ngwala modumo O mo dikgobeng go bopa lentšu gomme o le nyalanye le seswantšho. Thala mothalo go tloga go lentšu go ya go seswantšho sa maleba.



bola\_



n\_ga



sek\_



n\_se



n\_k\_



k\_l\_i


MORUTIŠI: Saena  Letšatšikgwedi

# Re a bapala



A re boleleng

Lebelela seswantšho gomme o bolele ka seo o se bonago.




A re baleng

## Rena re a bapala.



ABC Medumo

Khalara modumo. O nyake ka lepokising o o direle sediko.



|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| c | d | c | a |
| e | c | e | a |
| a | o | a | a |
| s | o | a | c |

emere





Letšatšikgwedi:



Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo.

|               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|
| ema           | e <u>p</u> a  | e <u>l</u> a  |
| le <u>m</u> a | le <u>t</u> a | le <u>n</u> a |



A re nyalanyeng


Nyalanya mantšu ao a lego dikarateng le ao a latelago.

Rena      re      a      bapala.






Lapologa

Kopanya marontho gore o bone phoofolo.



Kotara ya 1 – Beke ya 5



e e

E E






Letšatšikgwedi:



A re ngwaleng

Dira sediko go seswantšho se se nago le modumo e.



A re ngwaleng

Ngwala modumo e mo dikgobeng go bopa lentšu gomme o le nyalanye le seswantšho. Thala mothalo go tloga go lentšu go ya go seswantšho sa maleba.

I \_ som \_




s \_ boko



s \_ k \_ p \_



I \_ m \_




# Re bapala morabaraba



A re boleleng

Lebelela seswantšho gomme o bolele ka seo o se bonago.




A re baleng

## Re lebelela papadi.




Medumo

Khalara modumo. O nyake ka lepokising o o direle sediko.



|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| d | p | a | b |
| b | a | p | d |
| a | d | b | p |
| d | p | a | b |





Letšatšikgwedi:



Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo.

|      |      |      |
|------|------|------|
| palo | pela | pula |
| pane | pene | pudi |



A re nyalanyeng



Nyalanya mantšu ao a lego dikarateng le ao a latelago.

Re lebelela papadi.



Lapologa

Feleletša dipatrone tše.



MORUTIŠI: Saena

Letšatšikgwedi



A re nyalanyeng

Nyaka gomme o dire sediko go modumo wa go swana le wa mathomo.

|   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
| p | a | d | b | p | b |
| a | d | p | b | d | a |
| b | b | d | q | p | a |



A re ngwaleng

Ithute go ngwala modumo wo.

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
|  | <b>pudi</b> <b>Pp</b> <b>pitsi</b> |
|--|------------------------------------|

|                   |
|-------------------|
| <b>p</b> <b>p</b> |
| <b>P</b> <b>P</b> |







Letšatšikgwedi:



A re ngwaleng

Ngwala medumo ye diswantšho tše di thomago ka yona.




A re ngwaleng


Ngwala modumo P mo dikgobeng go bopa lentšu gomme o le nyalanye le seswantšho. Thala mothalo go tloga go lentšu go ya go seswantšho sa maleba.




itša



ene



ente



udi

# Ke ya sekolong



A re boleleng

Lebelela seswantšho gomme o bolele ka seo o se bonago.



A re baleng

**Itu ke leina.**



Medumo

Khalara modumo. O nyake ka lepokising o o direle sediko.



|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| i | e | o | i |
| e | o | u | a |
| u | e | i | e |
| i | u | e | i |

dipikiri





Letšatšikgwedi:



Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo.

|      |      |      |
|------|------|------|
| bina | dila | dira |
| diba | kiba | rita |



A re nyalanyeng

Nyalanya mantšu ao a lego dikarateng le  
ao a latelago.




Itu ke leina.



Latiša tsela go thuša mootledi go fetša lebelo.

Lapologa




MORUTIŠI: Saena \_\_\_\_\_ Letšatšikgwedi \_\_\_\_\_




A re thaleng

Latīsa methalo ya marontho.



A re ngwaleng

Ithute go ngwala modumo wo.



leihlo

I



inama

i :

I I




Letšatšikgwedi:



A re ngwaleng

Dira sediko go seswantšho se se nago le modumo i.




A re ngwaleng

Ngwala modumo i mo sekgobeng go feleletša lentšu.



sep\_kiri



hlap\_i



le\_no



masw\_



A re boleleng

Lebelela seswantšho gomme o bolele ka seo o se bonago.



A re baleng


Ga go tonye.




ABC

Medumo

Khalara modumo. O nyake ka lepokising o o direle sediko.



|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| t | d | j | t |
| i | f | a | j |
| t | a | t | f |
| f | t | j | i |





Letšatšikgwedi:



Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo.

|      |      |      |
|------|------|------|
| tau  | todi | temo |
| taba | tola | tee  |



A re nyalanyeng



Nyalanya mantšu ao a lego dikarateng le ao a latelago.

Ga go tonye.



Lapologa

Feleletša dipatrone tše.




MORUTIŠI: Saena

Letšatšikgwedi





A re thaleng

Latisa methalo ya marontho. Khalara seswantsho.



A re ngwaleng

Ithute go ngwala modumo wo.



**Tt**



**t** **t**

**T** **T**



A re ngwaleng

Ngwala modumo **t** mo dikgobeng go bopa lentšu gomme o le nyalanye le seswantšho. Thala mothalo go tloga go lentšu go ya go seswantšho sa maleba.



tafola

\_eye

\_en\_e

\_ama\_i

uku

lebo\_o

leolo

leamo



A re thaleng

Khalara lentšu la maleba gore le swanetšane le seswantšho.



motato

motapa



leihlo

leino



tamati

tapola



tente

sente



tadi

topo



seledu

setulo

# Go bapala mmogo



A re boleleng

Lebelela seswantšho gomme o bolele ka seo o se bonago.




A re baleng

Amo le Ati ba a bapala.



Medumo

Khalara modumo. O nyake ka lepokising o o direle sediko.



|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| b | s | e | b |
| e | b | o | s |
| b | s | x | b |
| s | u | b | a |





Letšatšikgwedi:



Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo.

|      |      |      |
|------|------|------|
| bana | bela | bona |
| bala | bega | bopa |



A re nyalanyeng

Nyalanya mantšu ao a lego dikarateng le  
ao a latelago.



Amo le Ati ba a bapala.





Lapologa



Thuša nonyana go hwetša sehлага.



Thuša mošemane go nweša.



Thuša serurubele go hwetša letšoba.



MORUTIŠI: Saena

Letšatšikgwedi



A re thaleng

Nyaka gomme o dire sediko go modumo wa go swana le wa mathomo.

b

a

d

p

p

b

p

b

d

p

p

a

d

d

a

p


p

b



A re ngwaleng

Ithute go ngwala modumo wo.



bupi

Bb



bala

b b

B B







Letšatšikgwedi:




A re ngwaleng

Ngwala modumo wo o swanago mo diswantshong tše ka moka.



A re ngwaleng

Gatelela modumo b mo sekgobeng gomme o nyalanye mantšu le seswantsho.



bana



lebati



seboka



thaba


MORUTIŠI: Saena

Letšatšikgwedi



A re boleleng

Opela koša ye o e ratago.  
Lebelela seswantšho gomme o bolele ka seo o se bonago.



A re baleng


# Bana ba bina mmogo.



ABC


Medumo

Khalara modumo. O nyake ka lepokising o o direle sediko.



|   |   |   |
|---|---|---|
| m | n | u |
| a | n | m |
| u | m | n |
| m | u | n |

mpsá





Letšatšikgwedi:



Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo.

|        |      |      |
|--------|------|------|
| mare   | meno | moro |
| mabele | mebu | mona |



A re nyalanyeng

Nyalanya mantšu ao a lego dikarateng le ao a latelago.

Bana ba bina mmogo.



Lapologa

Thala seswantšho sa gago. Ngwala leina la gago.

Seswantšho sa ka:



ID ya ka

Leina: \_\_\_\_\_

Sefane: \_\_\_\_\_

Letšatšikgwedi  
la matswalo: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / 20 \_\_\_\_\_




MORUTIŠI: Saena

Letšatšikgwedi




A re thaleng

Latīsa methalo ya marontho.



A re ngwaleng

Ithute go ngwala modumo wo.



mpsā

Mm



molomo

m m

M M



Letšatšikgwedi:



A re thaleng

Thala seswantšho sa lentšu leo le thomago ka modumo **m** le  
se se thomago ka modumo **n**.

**m**


**n**



A re ngwaleng

**m** **n**

Ngwala modumo mo sekgobeng gomme o nyalanye  
mantšu le seswantšho.




\_e\_ \_o



\_aswi




\_pša



\_are



\_oko



le\_aka



A re boleleng

Lebelela seswantšho gomme o bolele ka seo o se bonago.




A re baleng

Ke dula gae.



ABC Medumo

Khalara modumo. O nyake ka lepokising o o direle sediko.



|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| u | d | p | a |
| a | u | a | u |
| d | u | d | u |
| b | d | u | a |

utama





Letšatšikgwedi:



Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo.

|      |      |      |
|------|------|------|
| uta  | upa  | bula |
| pula | kubu | kudu |



A re nyalanyeng

Nyalanya mantšu ao a lego dikarateng le ao a latelago.



Ke                    dula                    gae.



Lapologa


Thala mothalo go tloga lentšung go ya go seswantšho sa maleba.

|  |        |  |
|--|--------|--|
|  | _obo   |  |
|  | _ubu   |  |
|  | _uku   |  |
|  | _amela |  |




A re thaleng

Latša methalo ya marontho go thuša hlapi go tšhaba šaka.



A re ngwaleng

Ithute go ngwala modumo wo.



u u

U U



Letšatšikgwedi:



A re thaleng

Dira sediko go seswantšho seo se nago le modumo wa **U**.



A re ngwaleng


Ngwala modumo **U** mo dikgobeng go bopa lentšu gomme o le nyalanye le seswantšho. Thala mothalo go tloga go lentšu go ya go seswantšho sa maleba.

nam\_ne



r\_la

k\_b\_



p\_ku

kh\_d\_


p\_la

# Fihla o bolokegile



A re boleleng

Lebelela seswantšho gomme o bolele ka seo o se bonago.



A re baleng


## Sekolo se bose.



ABC

Medumo

Khalara modumo. O nyake ka lepokising o o direle sediko.



|          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|
| <b>Z</b> | <b>S</b> | <b>S</b> | <b>C</b> |
| <b>e</b> | <b>z</b> | <b>o</b> | <b>s</b> |
| <b>a</b> | <b>s</b> | <b>x</b> | <b>z</b> |
| <b>s</b> | <b>u</b> | <b>s</b> | <b>a</b> |

serurubele





Letšatšikgwedi:



Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo.

|      |      |      |        |
|------|------|------|--------|
| saga | seba | sola | sutu   |
| saka | sega | sora | sekolo |



A re nyalanyeng

Nyalanya mantšu ao a lego dikarateng le  
ao a latelago.

Sekolo                    se                    bose.



Lapologa

Thala seswantšho fao o laetšago tsela ya gago ya go ya sekolong.

MORUTIŠI: Saena



Letšatšikgwedi

63




A re thaleng

Latisa methalo ya marontho.




A re ngwaleng

Ithute go ngwala modumo wo.



segokgo



sefofane

serurubele



S S S S S S

S SSS




Letšatšikgwedi:





A re thaleng

Dira sediko go seswantsho seo se nago le modumo wa **S**.



A re ngwaleng


Ngwala modumo **S** mo sekgobeng gomme o nyalyane mantšu le seswantsho.





A re boleleng

Lebelela seswantšho gomme o bolele ka seo o se bonago.




A re baleng



Medumo

Khalara modumo. O nyake ka lepokising o o direle sediko.



|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| ê | n | m | ê |
| n | ê | a | n |
| u | ê | u | a |
| ê | u | n | ê |

tsêbe





Letšatšikgwedi:



Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo.



serêthê

sekêrô



A re nyalanyeng

Nyalanya mantšu ao a lego  
dikarateng le ao a latelago.

Buti o kgêma apola e khubedu.



A re ngwaleng

Ngwala lefoko ka ga seswantšho se se lego letlakaleng la go feta.



Lapologa

Lebelela diswantšho tše gomme o thale sediko go dienywa fela.




MORUTIŠI: Saena

Letšatšikgwedi




A re thaleng

Latisa methalo ya marontho.



A re ngwaleng

Ithute go ngwala modumo wo.



ê e

Ê È




Letšatšikgwedi:



A re thaleng

Ngwala modumo wa ê mo sekgobeng go nyalanya lentsu le seswantsho.



MORUTIŠI: Saena


Letšatšikgwedi

# Ka morago ga sekolo



A re boleleng

Lebelela seswantsho gomme o bolele ka seo o se bonago.




A re baleng

## Ke raloka ka bolo.



Medumo

Khalara modumo. O nyake ka lepokising o o direle sediko.



|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| r | f | p | f |
| t | r | a | u |
| d | r | t | f |
| r | f | r | t |



radio



Letšatšikgwedi:



Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo.

|       |       |       |
|-------|-------|-------|
| roka  | rêma  | roto  |
| radio | ranta | reisi |



A re nyalanyeng

Nyalanya mantšu ao a lego dikarateng  
le ao a latelago.



Ke raloka ka bolo.



Lapologa

Thala mothalo go tloga go lentsu go ya go seswantsho sa maleba.



thabile



nyamile



befetšwe



tšhogile


MORUTIŠI: Saena

Letšatšikgwedi




A re thaleng

Latša methalo ya marontho.



A re ngwaleng

Ithute go ngwala modumo wo.



Rr



r r

R R



Letšatšikgwedi:



A re thaleng

Dira sediko go diswantsho tše di nago le modumo **R**.



A re ngwaleng


Ngwala modumo **R** mo dikgobeng go bopa lentšu gomme o le nyalyane le seswantsho. Thala mothalo go tloga go lentšu go ya go seswantsho sa maleba.

|                    |  |
|--------------------|--|
| <b>_anta</b>       |  |
| <b>_adio</b>       |  |
| <b>ku_ anta</b>    |  |
| <b>se_u_ ubele</b> |  |
| <b>mohla_e</b>     |  |



A re boleleng

Lebelela seswantšho gomme o bolele ka seo o se bonago.




A re baleng




Medumo

Khalara modumo. O nyake ka lepokising o o direle sediko.



|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| d | h | n | d |
| h | d | d | h |
| d | k | d | h |
| h | r | d | a |

dikolobe





Letšatšikgwedi:



Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo.

|      |      |      |
|------|------|------|
| dula | duba | duma |
| dira | dila | diša |



A re nyalanyeng

Nyalanya mantšu ao a lego  
dikarateng le ao a latelago.



Dipapadi

di

lokile.



A re ngwaleng

Ngwala lefoko ka ga seswantšho se se lego letlakaleng la ka thoko ye.



Lapologa

Thala mothalo go iša go bolo ya maleba.



MORUTIŠI: Saena

Letšatšikgwedi



A re thaleng

Nyaka gomme o dire sediko go modumo wa go swana le wa mathomo.

b

a

d

p

p

b

p

b

d

p

p

a

d

d

a

p


p

b



A re ngwaleng

Ithute go ngwala modumo wo.



**Dd**

dikolobe



dinamune

d      d

**D      D**




Letšatšikgwedi:



A re thaleng

Dira sediko go seswantšho se se nago le modumo d.




A re thaleng

d b

Ngwala modumo mo dikgobeng go nyalanya lentšu  
le seswantšho.



\_olo




ikolobe



ipanana



ipopi



lee\_a




ietia



A re boleleng

Lebelela seswantšho gomme o bolele ka seo o se bonago.





A re baleng

Rati o šomiša meetse a go fiša.



Khalara modumo. O nyake ka lepokising o o direle sediko.



|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| š | d | p | d |
| a | b | š | p |
| d | š | d | b |
| š | d | p | š |

šeleng





Letšatšikgwedi:



Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo.

|          |        |        |
|----------|--------|--------|
| morišana | lešaka | lešoko |
| pešana   | lešela | lešata |



A re nyalanyeng

Nyalanya mantšu ao a lego dikarateng le ao a latelago.

Rati o šomiša meetse a go fiša.



Lapologa

Botša mogwera wa gago gore Rati o be a le bjang pele sekolo se tsena le gore o bjang ge sekolo se tšwele.




MORUTIŠI: Saena

Letšatšikgwedi



A re thaleng

Thala mothalo go tloga go seswantšho sa sekwi se o ka se dirišago.




A re thaleng

Khalaro seswantšho go ya ka mebala ya medumo ye.



p=   š=    
 b=   a=   d=  






Letšatšikgwedi:





A re ngwaleng

Ngwala modumo mo dikgobeng go bopa lentšu gomme o le nyalanye le seswantšho. Thala mothalo go tloga go lentšu go ya go seswantšho sa maleba.

\_\_au





\_\_itsi




pe \_\_ana

\_\_onki



mp \_\_a

\_\_eboko



\_\_are

\_\_ubu



\_\_ \_\_ena

\_\_oga

\_\_mutla


\_\_ \_\_ou





A re boleleng

Lebelela seswantšho gomme o bolele ka seo o se bonago.




A re baleng

Rati o dula fase.



Medumo

Khalara modumo. O nyake ka lepokising o o direle sediko.



|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| f | e | z | f |
| a | f | s | o |
| c | z | f | z |
| s | f | z | a |



fologa



Letšatšikgwedi:



Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo.

|      |      |      |
|------|------|------|
| fala | fata | faga |
| fepa | fega | fela |



A re nyalanyeng


Nyalanya mantšu ao a lego dikarateng le ao a latelago.

Rati                    o                    dula                    fase.



Lapologa

Botša mogwera wa gago ka kanegelo ye o e bonago mo diswantšhong.



Ga a kgone go fologa.


MORUTIŠI: Saena

Letšatšikgwedi




A re thaleng

Latša methalo ya marontho.



A re thaleng

Ithute go ngwala modumo wo.



f f

F F




Letšatšikgwedi:



A re ngwaleng

Ngwala modumo wa go swana diswantshong tše.



A re ngwaleng

Ngwala modumo **f** mo dikgobeng go bopa lentšu gomme o le nyalanye le seswantsho. Thala mothalo go tloga go lentšu go ya go seswantsho sa maleba.

\_eiye

le\_o\_a

le\_ego

\_olaga


\_oreimi





A re boleleng

Lebelela seswantšho gomme o bolele ka seo o se bonago.




A re baleng



Medumo

Khalara modumo. O nyake ka lepokising o o direle sediko.



|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| y | j | g | y |
| g | y | g | p |
| y | a | y | g |
| u | p | a | j |

yokate





Letšatšikgwedi:



Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo.

|    |     |      |
|----|-----|------|
| ya | ye  | yona |
| yo | yeo | yela |



A re thaleng

Nyalanya mantšu ao a lego dikarateng le ao a latelago.




Tate o lebelela puku ya Rati.



Lapologa

Thala mothalo go tloga go lentsu go ya go seswantšho sa maleba.



yo\_yo  
bo\_a  
\_okate  
\_ela  
se\_alemo\_a



MORUTIŠI: Saena

Letšatšikgwedi





A re thaleng

Latisha methalo ya marontho.



A re thaleng

Ithute go ngwala modumo wo.



( ), yoyo

**Y** **y** yokate



**y** **y**

**Y** **Y**




Letšatšikgwedi:



A re thaleng

Khalara dibopego tša modumo **y** ka serolane le modumo **g** ka talamorogo.



A re thaleng


Ngwala modumo **y** mo dikgobeng go bopa lentšu gomme o le  
nyalanye le seswantšho.



bo\_ \_ a



\_ \_ okate



\_ \_ o\_ \_ o



se\_ alemo\_ \_ a

MORUTIŠI: Saena

Letšatšikgwedi

# Bomma ba a reka



A re boleleng

Lebelela seswantsho gomme o bolele ka seo o se bonago.




A re baleng

Mpša e gadima Ati le mma.



Medumo

Khalara modumo. O nyake ka lepokising o o direle sediko.



|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| p | g | p | g |
| a | b | a | p |
| g | a | g | b |
| a | g | p | d |

gauta





Letšatšikgwedi:



Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo.

|      |      |      |
|------|------|------|
| gapa | gana | gare |
| gola | gata | gela |



A re nyalanyeng

Nyalanya mantšu ao a lego dikarateng  
le ao a latelago.


Mpša e gadima Ati le mma.



Lapologa

Anegela mogwera wa gago ka seo o se bonago diswantshong tše.


1



2



3





MORUTIŠI: Saena

Letšatšikgwedi




A re thaleng

Latisa methalo ya marontho.



A re ngwaleng

Ithute go ngwala modumo wo.



g g

G G




Letšatšikgwedi:



A re ngwaleng

Dira sediko go diswantšho tše di nago le modumo **g**.



A re ngwaleng

Ngwala modumo **g** mo dikgobeng go bopa lentšu gomme o le nyalanye le seswantšho. Thala mothalo go tloga go lentšu go ya go seswantšho sa maleba.

|           |  |
|-----------|--|
| le_ _otlo |  |
| moa_ _o   |  |
| le_ _etla |  |
| _auta     |  |
| le_ _apu  |  |


## 47 Tate wa ka

Kotara ya 2 – Beke ya 4



A re boleleng

Lebelela seswantsho gomme o bolele ka seo o se bonago.




A re baleng

# Ke tate wa ka.




Medumo

Khalara modumo. O nyake ka lepokising o o direle sediko.



|   |   |   |
|---|---|---|
| w | v | u |
| t | w | m |
| m | n | u |
| v | u | w |

wulu





Letšatšikgwedi:



Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo.

|         |        |        |
|---------|--------|--------|
| tawana  | wela   | wulu   |
| lewatle | powana | dinawa |



A re nyalanyeng

Nyalanya mantšu ao a lego  
dikarateng le ao a latelago.



Ke tate wa ka.



Lapologa

Sega mantšu ao a lego kua tlase mo letlakaleng. Kgetha gore a wela ka lepokising  
lef e gomme o a mamaretše gona fao.



a



e



i

hlapi



o



u



|      |      |      |       |      |      |      |
|------|------|------|-------|------|------|------|
| loga | lema | kefa | fihla | pudi | mela | puku |
| leta | lota | mala | pula  | loka | kubu | fiwa |

MORUTIŠI: Saena

Letšatšikgwedi


95

Kotara ya 2 – Beke ya 4



A re thaleng

Latisha methalo ya marontho.



A re ngwaleng

Ithute go ngwala modumo wo.



W w

W w



Letšatšikgwedi:



A re ngwaleng

Dira sediko go diswantšho tše di nago le modumo W.



A re ngwaleng

Ngwala modumo W mo dikgobeng go bopa lentšu. Thala diswantšho tša  
mantšu ao.

ta\_\_ana

dina\_\_a

\_\_ulu

le\_\_atle



A re boleleng

Lebelela seswantsho gomme o bolele ka seo o se bonago.




A re baleng

**Hemene o a lokiša.**

ABC Medumo

Khalara modumo. O nyake ka lepokising o o direle sediko.



|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| h | j | g | h |
| g | h | g | p |
| h | a | h | g |
| u | p | a | j |

hempe





Letšatšikgwedi:



Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo.

|        |   |     |   |     |   |
|--------|---|-----|---|-----|---|
| hem    | a | hol | o | hun | a |
| hibila |   | ola |   | ula |   |



A re nyalanyeng


Nyalanya mantšu ao a lego dikarateng le  
ao a latelago.

Hemene o a lokiša.



Lapologa

Laetša Amo tsela ya go ya sekolong, lebenkeleng le boemathekisi.






A re thaleng

Iša bana ba  
sekolo ntlong  
ye khbedu.



A re ngwaleng

Ithute go ngwala modumo wo.






Letšatšikgwedi:



A re ngwaleng

Ngwala modumo **h** mo dikgobeng go bopa lentšu gomme o le nyalanye le seswantšho. Thala mothalo go tloga go lentšu go ya go seswantšho sa maleba.



**haraka**

**amola**

**arepa**

**elikoptara**

**hambeka**

**empe**

**otele**

**ubedu**



A re thaleng

Thala diswantšho tša mantšu a.

**hempe**

**haraka**


**hambeka**

**hamola**



A re boleleng

Lebelela seswantšho gomme o bolele ka seo o se bonago.



A re baleng

**Ba laela bana.**

ABC Medumo

Khalara modumo. O nyake ka lepokising o o direle sediko.



|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| I | d | I | d |
| a | b | a | p |
| d | I | d | I |
| a | d | I | d |

leeba





Letšatšikgwedi:



Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo.

|      |      |      |
|------|------|------|
| loma | loba | lapa |
| loka | loga | lata |



A re nyalanyeng

Nyalanya mantšu ao a lego dikarateng le  
ao a latelago.



Ba

laela

bana.




A re ngwaleng

Ngwala lefoko ka ga seswantšho se se lego letlakaleng la go feta.



Lapologa

Bolela ka diswantšho tše.



ka lebelo



nanya



kgale



sefsa



tšofetše



monnyane



MORUTIŠI: Saena

Letšatšikgwedi




103

Kotara ya 1 – Beke ya 5




A re thaleng

Latša methalo ya marontho.




A re ngwaleng

Ithute go ngwala modumo wo.



leeba



legotlo







Letšatšikgwedi:



A re ngwaleng


Ngwala modumo wo diswantšho tše di thomago ka wona.



A re ngwaleng

Ngwala modumo mo dikgobeng go bopa lentšu gomme o le nyalanye le seswantšho. Thala mothalo go tloga go lentšu go ya go seswantšho sa maleba.

|           |
|-----------|
| _eoto     |
| _egapa    |
| _etlakala |
| _ebone    |
| _egokobu  |
| _epogo    |





A re boleleng

Lebelela seswantsho gomme o bolele ka seo o se bonago.




A re baleng

Bona ba bogetše  
thelebišene.

Medumo

Khalara modumo. O nyake ka lepokising o o direle sediko.



|    |   |    |    |
|----|---|----|----|
| th | r | th | f  |
| t  | f | t  | th |
| r  | t | d  | b  |
| th | r | f  | e  |

tharo

3



Letšatšikgwedi:



Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo.

|       |       |       |
|-------|-------|-------|
| thipa | thaba | thuša |
| thata | thala | tharo |



A re nyalanyeng

Nyalanya mantšu ao a lego dikarateng  
le ao a latelago.



Bona ba bogetše thelebišene.



A re ngwaleng

Ngwala lefoko ka ga seswantšho se se lego letlakaleng la ka thoko ye.



Lapologa

Thala seswantšho ka thelebišeneng go laetša seo ba se bogetšego.




MORUTIŠI: Saena

Letšatšikgwedi




A re thaleng

Latisha methalo ya marontho.



A re thaleng

Ithute go ngwala modumo wo.





Letšatšikgwedi:



A re thaleng

Ngwala modumo **V** mo dikgobeng go bopa lentsu gomme o le nyalanye le seswantsho.



\_aba



\_utlwa



ru\_\_a



A re thaleng

Khalara tharo ye nngwe le ye nngwe ka mmala wo o o ratago.

tharo

3

3

3

MORUTIŠI: Saena

Letšatšikgwedi



A re boleleng

Lebelela seswantšho gomme o bolele ka seo o se bonago.




A re baleng

Ke thuša mma le sesi.




Medumo

Khalara modumo. O nyake ka lepokising o o direle sediko.



|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| k | v | k | u |
| t | k | t | m |
| k | n | k | u |
| v | u | v | k |





Letšatšikgwedi:



Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo.

|      |      |      |
|------|------|------|
| kae  | kobo | kamo |
| kala | kofi | koma |



A re nyalanyeng

Nyalanya mantšu ao a lego dikarateng le  
ao a latelago.



Ke      thuša      mma      le      sesi.



A re ngwaleng

Ngwala lefoko ka ga seswantšho se se lego letlakaleng la ka thoko ye.



Lapologa



Thala sediko se **sehubedu** go dikologa nama.  
Thala sediko se **setalalerata** go dikologa dienywa.  
Thala sediko se **setalamorogo** go dikologa disepé.





MORUTIŠI: Saena

Letšatšikgwedi




A re thaleng

Latisha methalo ya marontho.



A re ngwaleng

Ithute go ngwala modumo wo.



katse

**Kk**

kobo

**K** **K****K** **K**




Letšatšikgwedi:



A re ngwaleng

Ngwala modumo wa go swana diswantshong tše.



A re ngwaleng

Bopa mantšu ka go kopanya medumo.

k  
l  
s

koma

loma

soma

g  
r  
m


ta  
ka  
ba

r  
l  
t



A re boleleng

Lebelela seswantšho gomme o bolele ka seo o se bonago.




A re baleng




Medumo

Khalara modumo. O nyake ka lepokising o o direle sediko.

**Nano o tima  
dikereše.**



|   |   |   |
|---|---|---|
| n | d | n |
| a | n | a |
| d | a | d |
| a | d | n |





Letšatšikgwedi:



Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo.

|      |      |      |
|------|------|------|
| nama | noka | noko |
| nako | nona | nona |



A re nyalanyeng

Nyalanya mantšu ao a lego  
dikarateng le ao a latelago.



Nano o tima dikerese.



A re ngwaleng

Ngwala lefoko ka ga seswantšho se se lego letlakaleng la ka thoko ye.



Lapologa

Thala dikerese godimo  
ga khekhe go laetša  
mengwaga ya gago.



MORUTIŠI: Saena


Letšatšikgwedi

115




A re thaleng

Latisha methalo ya marontho.



A re ngwaleng

Ithute go ngwala modumo wo.



n n

N N




Letšatšikgwedi:



A re ngwaleng

Ngwala modumo wo diswantšho tše di thomago ka wona.



A re ngwaleng

Bopa mantšu ka go kopanya medumo.

t

f

m

l

h

r

b

n

l

f

s

j

ala

oka

ema

ega



A re boleleng

Lebelela seswantsho gomme o bolele ka seo o se bonago.




A re baleng

Re ja dijo.




Medumo

Khalara modumo. O nyake ka lepokising o o direle sediko.



|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| j | y | p | g |
| a | g | j | p |
| g | j | g | y |
| y | d | y | j |

jeresi





Letšatšikgwedi:



Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo.

|      |        |        |
|------|--------|--------|
| ja   | jеле   | jela   |
| dijo | bojato | sejato |



A re nyalanyeng

Nyalanya mantšu ao a lego dikarateng  
le ao a latelago.




Re ja dijo.



Lapologa

Thala seswantšho sa ba lapa la geno gomme o ngwale mantšu a marontho gabotse.



|         |
|---------|
| tate    |
| mma     |
| sesi    |
| buti    |
| makgolo |
| rakgolo |

MORUTIŠI: Saena [redacted] Letšatšikgwedi [redacted]



Kotara ya 1 – Beke ya 5



A re thaleng

Nyaka gomme o dire sediko go modumo wa go swana le wa mathomo.

j

t

f

t

g

j

t

j

t

t

f

a

f

d

f

t


p

j



A re ngwaleng

Ithute go ngwala modumo wo.



Jj

jeresi



j

J






Letšatšikgwedi:



A re ngwaleng

Ngwala modumo wa go swana diswantshong tše.



A re thaleng

Khalara lentšu la maleba gore le swanetšane le seswantsho.



dijo  
pelo



diatla  
diapole



jamo  
jase



jase  
joki



jenale  
joki



jeli  
joki

MORUTIŠI: Saena

Letšatšikgwedi



A re boleleng

Lebelela seswantšho gomme o bolele ka seo o se bonago.




A re baleng



Medumo

Khalara modumo. O nyake ka lepokising o o direle sediko.

Goro o a ba hlôla.



|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| ô | c | a | s |
| a | e | ô | e |
| ô | s | c | ô |
| s | x | e | s |

ôka





Letšatšikgwedi:



Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo.

|       |       |         |
|-------|-------|---------|
| ôpa   | ôma   | ômelela |
| ôpela | ônala | ôta     |



A re nyalanyeng

Nyalanya mantšu ao a lego dikarateng le ao a latelago.

Goro o a ba hlôla.




A re ngwaleng

Ngwala lef oko ka ga seswantšho se se lego letlakaleng la ka thoko ye.



Lapologa

Feleletša seswantšho se.





MORUTIŠI: Saena

Letšatšikgwedi




A re thaleng

Latisha methalo ya marontho.



A re ngwaleng

Ithute go ngwala modumo wo.



ôra

Ô Ô

Ô Ô



Letšatšikgwedi:



A re ngwaleng

Ngwala modumo wo diswantšho tše di thomago ka wona.



A re thaleng

Khalara lentšu la maleba gore le swanetšane le seswantšho.




|       |
|-------|
| ntlô  |
| thaba |



|      |
|------|
| môba |
| rola |



motho  
tônki



nôga  
nola



sekolo  
nkô




roko  
kobô



A re boleleng

Lebelela seswantsho gomme o bolele ka seo o se bonago.




A re baleng

Re bona dipitsi tše nne.



Medumo

Khalara modumo. O nyake ka lepokising o o direle sediko.



|    |    |    |    |
|----|----|----|----|
| p  | d  | p  | ts |
| ts | b  | a  | p  |
| d  | a  | ts | b  |
| a  | ts | p  | d  |

tsela





Letšatšikgwedi:



Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo.

|       |       |       |
|-------|-------|-------|
| tsela | tsêbê | tsoga |
| tseba | tsoma | tsena |



A re nyalanyeng


Nyalanya mantšu ao a lego dikarateng le ao a latelago.

Re bona dipitsi tše nne.



Lapologa

Thala mothalo go tloga go phoofolo  
go ya legaeng la yona.




MORUTIŠI: Saena

Letšatšikgwedi



A re thaleng

Latisha methalo ya marontho.



A re ngwaleng

Ithute go ngwala modumo wo.

TS ts

TSts

tsoga



ts ts

TS TS



Letšatšikgwedi:





A re ngwaleng


Ngwala modumo wa maleba mo dikgobeng go bopa lentšu  
gomme o le nyalanye le seswantšho.



|                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <input type="text"/> nose         | <input type="text"/> p dilekgwane |
| <input type="text"/> ogokolodi    |                                   |
| <input type="text"/> tši          | <input type="text"/> erurubele    |
| <input type="text"/> etsetse      |                                   |
| <input type="text"/> egokgo       | <input type="text"/> eboko        |
| <input type="text"/> egwagwa      |                                   |
| <input type="text"/> okgaditswana |                                   |
| <input type="text"/> onang        | <input type="text"/> mo bu        |
| <input type="text"/> ohlwa        |                                   |


|     |  |    |
|-----|--|----|
| A a |  | Nn |
| Bb  |  | Oo |
| Cc  |  | Pp |
| Dd  |  | Qq |
| E e |  | Rr |
| Ff  |  | Ss |
| Gg  |  | Tt |
| Hh  |  | Uu |
| I i |  | Vv |
| Jj  |  | Ww |
| Kk  |  | Xx |
| Ll  |  | Yy |
| Mm  |  | Zz |







Sega mo go methaladi ya marontho gomme  
o mamaretše bomorago bja letlakala le kua  
letlakaleng la mafelelo la puku ya gago go dira  
kanapa. Mo ke fao o ka bolokago disegwa tša  
gago gore o tle o kgone go di šomiša gape.



# Disegwa tša ka

mamaretša mo

mamaretša mo

mamaretša mo

mamaretša mo

mamaretša mo

mamaretša mo